


# TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI

Bugu ya!  
Themo 1 & 2



TSHIVENDA HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-920458-14-0  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
9th Edition



9 781920 458140

a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya | Bugu |


ISBN 978-1-920458-14-0



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Dzina:

Kilasi:





Vho Angie Mutshekga  
Minista wa Muhasho wa  
Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty  
Muthusaminista wa  
Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dzo iwalelwa vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanda nga Minista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Enver Surty.

Bugu dza u shumela dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwiñisa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshinwe tsha zwithu zwihiwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi two ita uri Muhasho u kone u bveledza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothe dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo lauri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa duvha linwe na linwe khathihi na u vha na vhutanzi uri vha khunyeledze kharikhulamu yoth. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.

Ri na fulufhelo li no bva li mbiluni uri vhana vha do diphiña nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonevho, sa mudededzi, vha do diphiña na vhana avha.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.


# VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

<b>Ndingano</b>	<b>Tshirunzi tsha muthu</b>	<b>Vhutshilo</b>
Farani muthu muñwe na muñwe nga u linganana na u fana. Ni songo ɬalula.	Thonifhani muthu muñwe na muñwe. Ni vhe na vhuhwavo na u vhavhalela.	Hulisani na u thonifha vhabebi vhantu. Funanani na u fulufhdedza muñani wa hanu. Vhutshilo hothe ndi mpho. Vhu thonifheni.
<b>Hayani</b>	<b>Pfunzo</b>	<b>U shuma</b>
Thusani kha mishumo ya hayani.	Dzenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.	Vhana vha songo kombetschedza u ɬoda mishumo.
<b>Mboholowo na tsireledzo</b>	<b>Ndaka</b>	<b>Vhurereli, lutendo na mihibulo</b>
Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shushedza vhañwe, nahone ni songo tenda vhañwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.	Thonifhani ndaka ya vhañwe vhathu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.	Thonifhani lutendo na mihibulo ya vhañwe vhathu.
<b>Tsireledzo</b>	<b>Vhudzulapo</b>	<b>Mboholowo ya u amba</b>
Vhavhalelanjihasi. Ni songo tambisa mađi na muđagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miđi ya hanu na zwitshavha zwa hanu.	Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhdedza. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhutanzi uri na vhañwe vha ita ngauralo.	Ni songo ɬuwedza mazwifhi na vengo. Ivhanani na vhutanzi uri vhañwe vhathu vha songo nyadziwa kana u vhaiswa.





Gireidi  
ya |



L u a m b o


n̄ga TSHIVENDA


TSHIVENDA

Bugu ya

|

Bugu iyi ndi ya:





Z

W

i

r

e

n

g

o

m

u

## Thero ya 1: Tshikolo

<b>1</b> Edziselani zwine vha khou ita	2
Edziselani nzule ya vhana vha re zwifanyisoni. U ḫaqulana ha zwipfi	
<b>2</b> Muvhili	4
Zwipida zwa muvhili Thetheselani ni sumbe tshipida tsho teaho tsha muvhili. Gerani nyito i no amba nga zwipida zwa muvhili ni zwi nambadze te teaho kha tshifanyiso.	
<b>3</b> Tsha monde na tsha u ja	6
Vhurumbu (matungo) U tevhedzela tshanda sha monde na tsha u ja na u vhala minwe.	
<b>4</b> Tsha monde na tsha u ja	8
Vhurumbu U sumbedza tshanda tsha monde na tsha u ja U ḥwala U tevhedzela	
<b>5</b> Itani ndowendowe ya dzina jaṇu	10
U ḥwala: U fhambanya zwithu ng u vhona. U fhambanya ng u vhona: Wanani ni tagedzelani ledere ja u thoma ja dzina jaṇu. Wanani ni tagedzelane maledere a dzina jaṇu. Itani ndowendowe ya dzina jaṇu. Mitaladzi i no tsitsa: olani vhatunda ha fuлага, na vhatunda ha maluvha.	
<b>6</b> Vha ngafhi?	12
Vhuimo fhetu: U amba, maipfi a njha ha, fhasi ha, murahuha. Bulani uri avha vhana vhangafhi.	

<b>7</b> Tshi na muungo ufhio?	14
--------------------------------	----

U vhona nga u pfa: Tshi ita muungo ufhio? Tshi ita muungo wa phosho kana u sa pflesi?  
U fhambanya ng u vhona: Tangedzelani tshi sa yelani na zwirwe kha rou iřwe na iřwe.

<b>8</b> U tsireledzea mudini	16
-------------------------------	----

U amba: Wanani zwiito zwi no vhangha khombo tshifanyisoni. Talutshedzani uri ndi ngani izwi zwiito hu u għvhangela khombo.

<b>9</b> Livhanyani	18
---------------------	----

U fhambanya ng u vhona, vhutshimbidzamirađo, Talani mutalo wa u livhanyana rwana na mme awe.  
U vhona ng u pfa: Tshipuka itshi tshi ita muungo ufhio?

<b>10</b> Kilaṣini yashu	20
--------------------------	----

U sengulusa ng u vhona, u amba: Bulani madzina a zwithu zwi re kilaṣini. Ndi zwifhio zwa zwineżwi zwithu zwine na vha nazwo kilaṣi yaṇu?

<b>11</b> Tshilimo na vhuria	22
------------------------------	----

Mivhala na khalařiwa: Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa tshilimo ng uvhala mutswuku na zwi no ambarwa vhuria ng uvhala wa lutombo.

<b>12</b> Vhudele	24
-------------------	----

Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.  
U ḥwala: U tevhela ng a mađo hu tshi tevhelwa mikwita (meizi).

<b>13</b> Tshikoloni	26
----------------------	----

U amba ng tshifanyiso  
U vhala fhungo  
Mubvumo (foniki): a  
Bulani mubvumo, ni u khałare, ni u wane, ni u tagedzelze. Dīvhamajpfi: Kha ri vhale maipfi ri thethselese mibvumo.  
U vhala: Kha livhany garaq dza maipfi na maipfi aya.  
Nyito ya u diphija  
\* Ngudo dzothe dza nomboro dza odo dzi do tevhela kuitele uku

<b>14</b> Ledere ja a	28
-----------------------	----

Itani ndowendowe ya u ḥwala ledere iři.  
Mubvumo wa u thoma: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa a.  
U fhambanya ng u vhona: Wanani ni tagedzelane tshifanyiso, tshivhumbeo kana ledere li no fana na ja u thoma.  
U livhanyana mivhala na zwivhumbeo.

<b>15</b> Ri vhala rothe	30
--------------------------	----

Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13.  
Mubvumo: s  
Nyito ya u diphija (u tevhedzela na u wana) u tevhela ng a mađo

<b>16</b> Ledere ja j	32
-----------------------	----

U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja j  
Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa j.  
Jenisani ledere ja j afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.



## Thero ya 2: U tambo rothe

<b>17</b> Ri tambo rothe	34
Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13. Mubvumo: u Nyito ya u diphija: Tevhedzelani zwithoma zwa zwivhumbeo zwa zwipuka.	
<b>18</b> Ledere ja i	36
U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja i Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa i. Jenisani ledere ja i afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.	
<b>19</b> Ri a tambo	38
Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13 Mubvumo: u Nyito ya u diphija: Hedzsansi phetheni.	
<b>20</b> Ledere ja u	40
U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja u Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa u. Jenisani ledere ja u afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.	
<b>21</b> Zwifuwohaya	42
Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13 Mubvumo: e U tevhela ng a mađo hu tshi tevhelwa mikwita (meizi): Thusan mureiliuri a swike magumoni a bada.	
<b>22</b> Ledere ja e	44
U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja e Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa e. Jenisani ledere ja e afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.	

<b>23</b> Mudededzi wanga	46
---------------------------	----

Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13  
Mubvumo: O  
Nyito ya u diphija: Hedzsansi phetheni.

<b>24</b> Ledere ja o	48
-----------------------	----

U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja o  
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa O.  
Jenisani ledere ja o afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

<b>25</b> U thusa	50
-------------------	----

Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13  
Mubvumo: d  
U sengulusa ng u vhona: shumisan zwifanyiso kha u anetshela tshiqi.

<b>26</b> Ledere ja d	54
-----------------------	----

U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja d  
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa d.  
Jenisani ledere ja d afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

<b>27</b> U imba	54
------------------	----

Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13  
Mubvumo: r  
Qioleni ni ḥwale dzina jaṇu.

<b>28</b> Ledere ja r	56
-----------------------	----

U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja r  
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa r.  
Jenisani ledere ja r afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.  
U ḥwala : Fhaqani maipfi ng u ḥanganya maledere.

<b>29</b> Ri ya hayani	58
------------------------	----

Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13  
Mubvumo: b  
Nyito ya u diphija: Hedzsansi phetheni.

<b>30</b> Ledere ja b	60
-----------------------	----

U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja b  
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa b.  
Jenisani ledere ja b afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

<b>31</b> Ro swika zwavħudi	62
-----------------------------	----

Zwi fana na kha bambbirja u shumela ja 13  
Mubvumo: n  
Nyito ya u diphija: Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya hani tshikoloni l-ġuva ġiřwe na ġiřwe.

<b>32</b> Ledere ja n	64
-----------------------	----

U ḥwala: Tevhedzelani ni ite ndowendowe ya u ḥwala ledere ja n  
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma ng uvhala wa n.  
Jenisani ledere ja n afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.





## Thero ya 3: Tshikolo tshi tshi bva



### 33 U ja nga ngona

66

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: i

U fhambanya nga u vhona: Sedzani tshifanyiso ni tangedzele mitshelo i re hone.

### 34 Ledere ja l

68

Talani na u tevhedzela: Thusani bisi uri i jene muđini muřive na muřive u re kha meizi.

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala Ledere ja l.

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa l.

Jenisani ledere ja l afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

Olani zwifanyiso zwi no thoma nga ledere l.

### 35 Tshikolo tshi tshi bva

70

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: r

Nyito ya u diphija: Livhanyani zwifhaļuwo na vhuđipi.

### 36 Ledere ja f

72

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja f

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa f.

Jenisani ledere ja f afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 37 Mitambo

74

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: t

Nyito ya u diphija: Livhanyani bola na mutambo.

### 38 Ledere ja t

76

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja t

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa t.

Jenisani ledere ja t afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

U ñwala : Fhađani maipfi nga u tanganya mađedere.

### 39 Vhudede

78

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: t

U fhambanya nga u vhona. Wanani phambano

### 40 Ledere ja m

80

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja m

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa m.

Jenisani ledere ja m afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

U vhal: Khađarani ipfi įone li no yelana na tshifanyiso.

### 41 U awela

82

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: w

U sengulusa nga u vhona: : shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshītori.

### 42 Ledere ja w

84

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja w

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa w.

Jenisani ledere ja w afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 43 U ita tshurawaha

86

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: g

Mubvumo: Jenisani ledere ja g afho tshikhali u itela uri ipfi li yelane na tshifanyiso.

Tevhedzelani pfalandođhe.

### 44 Ledere ja g

88

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja g

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa g.

Jenisani ledere ja g afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 45 Mme anga

90

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: p

U sengulusa nga u vhona: : shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshītori.

### 46 Ledere ja p

92

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja p

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa p.

Jenisani ledere ja p afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

Olani zwifanyiso zwa zwithu zwi no thoma nga mubvumo wa p.

### 47 Khotsi anga

94

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: v

Nyito ya u diphija:

Tumani zwithoma zwi re kha bisi. Olani zwifhaļuwo kha mafasitēre ni zwi khaļare.

### 48 Ledere ja v

96

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja v

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa v.

Jenisani ledere ja v afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## Thero ya 4: Muđa wa hashu

### 49 Mukomana wanga

98

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: x

U tevhla nga mađo: Sumbedzani qđila ine Sam a tshimbila ngayo a tshi ya tshokolini: Talutshedzani khonani yađu.

### 50 Ledere ja x

100

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja x

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa x.

Jenisani ledere ja x afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 51 Vhomakhulu

102

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: y

Nyito ya u diphija: Fhedzisani phetheni.

### 52 Ledere ja y

104

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja y

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa y.

Jenisani ledere ja y afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 53 Makhadzi na khotsimuhulu/ khotsimunene/malume

106

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: k

Nyito ya u diphija: Olani tshifanyiso tsha mbekanyamushumo ya TV ine na takalela u i lavhelesa.

### 54 Ledere ja k

108

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja k

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa k.

Jenisani ledere ja k afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 55 U thusa

110

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: s

U fhambanya nga u vhona: Tangedzelani ama nga muvhala mutswuku. Tangedzelani zwisiba nga muvhala wa lutombo. Tangedzelani mitshelo nga muvhala mudala.

### 56 Ledere ja s

112

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja s

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa s.

Jenisani ledere ja s afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 57 Mađuvha a mabebo

114

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: q

Nyito ya u diphija: Jenisani makhanđela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza miňwaha yađu.

### 58 Ledere ja d

116

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja d

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa d.

Jenisani ledere ja d afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 59 U ja

118

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: Q

Nyito ya u diphija: Olani tshifanyiso tsha muđa wa hađu

### 60 Ledere ja Q

120

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja Q

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Q.

Jenisani ledere ja Q afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 61 Ri a thusa hayani

122

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: h

Ndinganahuvhili: Fhedzisani tshifanyiso.

### 62 Ledere ja h

124

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja h

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa h.

Jenisani ledere ja h afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

### 63 Musi ri zuu

126

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: Z

Nyito ya u diphija: Olani tshifanyiso tsha muđa wa hađu.

### 64 Ledere ja Z

128

U ñwala: Tevhedzelani ni ite nđowendowe ya u ñwala ledere ja Z

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Z.

Jenisani ledere ja z afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

1 Itani zwine vha khou ita

Themo ya 1 – Vhege ya 1



Kharite nyito


Edzisani avha vhana.



Farani t̄hoho



Farani mahada




Farani  
thumbuthumbu



Farani ningo



Farani magona



Bvisani  
lulimi



Bonyani  
mato



Deithi:



Tharamudzani  
minwe



Deithi:

3

## 2 Muvhili




Kha ri ite nyito

Thetshellesani mudededzi wanu ni sumbe tshipida tsho teaho tsha muvhili.

lito  
ningo  
mulomo  
shada  
khana  
tshanda  
tsha nthā  
thumbuthumbu


munwe  
tshanda  
tsha fhasi  
gunwe



mavhudzi

t̄hoho

ndevhe



mano

lulimi

mutsinga

lukudavhvava

mulenzhe

gona

lwayo

gunwe






Deithi:



Kha ri nwale

Gerani zwanda na milenzhe ni zwi nambetedze ho teaho.  
Khalarani tshifanyiso nahone ni elelwe u ola tshifhatuwo.





### 3 Tsha monde na tsha u la

Themo ya 1 – Vhege ya 1




Kha ri nwale



Tevhedzelani tshanda tshanu tsha monde.

Tsha monde






Deithi:



Kha ri nwale

Tevhedzelani tshanda tshañu tsha  
u la ni kone u vhala minwe yanu.

Tsha u la



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

7



## 4 Tsha monde na tsha u la

Themo ya 1 – Vhege ya 1



Kha ri ite nyito

Imani u fana na uyu mutukana a re tshifanyisoni.  
Sumbedzani tshanda tshanu tsha u la.  
Sumbedzani tshanda tshanu tsha monde.  
Sumbedzani tshanda tshine na anzela u nwala ngatsho.  
Sumbedzani mulenzhe une na anzela u raha ngawo.

Tsha u la

Tsha monde

Mulenzhe wa tsha u la

Mulenzhe wa monde




Deithi:

# Tevhedzelani mitaladzi




Kha ri nwale


Dzheniselani midali kha mabaloni aya.




Dzheniselani zwitanda kha malegere aya.



Thusani nołshi uri i wane lìluvha.



Thusani tshisusu uri tshi wane lìluvha.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



## 5 Itani n̄dowendōwe ya u ñwala dzina ḥaṇu

Themo ya 1 – Vhege ya 2



Kha ri ñwale

Tangedzelani ledere  
la u thoma la dzina  
lanu.

Dioleni.

A B C D E F G  
H I J K L M N  
O P Q R S T  
U V W X Y Z

Tangedzelani manwe maledere a dzina ḥaṇu.

a b c d e f g h i j k l m n o  
p q r s t u v w x y z

Itani n̄dowendōwe ya u ñwala dzina ḥaṇu.

Dzina:

Tshifani:



Deithi:




Kha ri nwale




Olani thanda dza fulaga idzi.




Olani zvitanda zwa maluvha aya.



Thusani khangaru uri i wane nwana wayo.



Thusani uyu mutukana uri a fhufhise khaithi yawe.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

## 6 Vha ngafhi?

Themo ya 1 – Vhege ya 2




Kha ri ite nyito

Bulani uri avha vhana vha nigafhi?



u khou sukumedza nga  
murahu



u khou  
kokodza  
phanda



Deithi:



## 7 Tshi ita muungo ufhio?



Kha ri ite nyito

Tshi na muungo ufhio?

Bulani uri tshithu tshi ita muungo ufhio ni kone u tangedzela zwithu zwine zwa itesa phosho.







Deithi:

## Zwi sa yelani



Kha ri nwale

Tangedzelani zwi sa yelani na zwiñwe kha muduba muñwe na muñwe.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

## 8 U tsireledzea hayani




Kha ri ite nyito

Ndi zwifhio zwiito zwi no vhanga khombo kha itshi tshifanyiso?  
Ndi ngani izwi zwiito hu u divhangela khombo?






Deithi:



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

## 9 U livhanya





Deithi:

Kholomo

Kubere

Mbudzi

Ngwana

Tshikukwana

Tshiguluzwana

Sekwa

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

19



Kha ri ite nyito


Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.  
Ndi zwifhio zwa zwenezwi zwithu zwine na vha nazwo kilasini yanu?




mukhwama



sangwetshi



dzhusi





apula



bola

khadi



bugu




Deithi:

phositara




phazili




khirayoni




penisela




guluu



tshigero




rula



raba



peni na bammbiri



pennde



burasho ya u pennda



radio



khomphyutha

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# 11 Tshilimo na Vhuria




Kha ri nwale

Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa tshilimo  
nga **muvhala mutswuku.**



Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa vhuria  
nga **muvhala wa lutombo.**



Tshilimo

Deithi:



Vhuria

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri nwale

Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.





Deithi:



Kha ri nwale

Thusani vhasidzana uri vha wane buratsho dzavho dza mano.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# 13 Tshikoloni

Themo ya 1 – Vhege ya 4



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Nne na inwi.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A





Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

nona	vhana	adza
na	ana	akha



Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.

Nne na inwi.




Dioleni.

# Ledere la **a**



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



atsha apula



**Aa**



ambulentse





**a a a a a a**

**A A A A A**



Kha ri ite nyito

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **a**.






Deithi:



Kha ri ite nyito

Wanani ni tangedzele tshifanyiso tshi no fana na tsha u thoma.



Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

a

a d

b


a

b



Kha ri ite nyito

Wanani tshivhumbeo tshi no fana na tshi re tshibogisini tsha u thoma.  
Tshi khalareni nga muvhala wonoyo.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ana na Ndamulelo vha  
dzhena tshikolo fhanø.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



j	y	p	g
a	g	j	p
g	j	g	y
y	d	y	j

jamu





Deithi:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese milvumo.

dzhogo	dzhango	phadzha
dzhena	dzhia	phudzha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.

Ana na Ndamulelo dzhena vha



Kha ri diphine


tshikolo fano.



Thusani tshinoni uri tshi wane tshitaha tshatsho.



Thusani mutukana u kora bola.



Thusani tshisusu uri tshi wane l̄iluvha.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# Ledere la j



Kha ri ite nyito


Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

j	t	f	t	g	j
t	j	t	t	f	a
f	d	f	t	p	j



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



joko

Jj

jojo



j

J




Deithi:




Kha ri nwale

Tangedzelani zwif anyiso zwi re na mubvumo **j**.



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere **j** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



**j**esi



**j**amu



**j**ege



**j**asi



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# 17 Ri a tamba

Themo ya 1 – Vhege ya 5



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale




Mibvumo

Vha tamba bola phakhani.



i	n	l	u
a	i	u	i
u	o	u	l
l	i	n	i





Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>fi

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>fi ri thetshelese milvumo.

lila	pfi	imo
mila	ndi	ima



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye gara<sup>a</sup> dza mai<sup>f</sup>fi na  
mai<sup>f</sup>fi a re fhungoni ili.




Vha tamba bola phakhani.




Kha ri diphine

Tumekanyani zwithoma ni wane uri ndi tshifuwode itshi.




Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.


**i****I**

Deithi:






Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo i.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere i afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale


**U tamba hu a takadza.**

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	c	z	u
a	n	u	c
c	n	c	c
u	o	n	u





Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>fi

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>fi ri thetshelese mibvumo.

unga	hu	guda
kuvha	tuwa	tumba



Kha ri livhanye



Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza mai<sup>f</sup>fi na  
mai<sup>f</sup>fi a re fhungoni ili.

U tamba hu a takadza.



Kha ri diphine

Kha ri fhedzise phetheni dici tevhelaho.




Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.





Kha ri nwale



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



Uu



u u

U U




Deithi:



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **U**.



Kha ri nwale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere **U**.

buvhi

munna

funguvhu

bugu

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



21 Zwifuwohaya

Themo ya 1 – Vhege ya 6



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale




Mibvumo

Nndinde ndi tshifuwo  
tsha Ndumeliso.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u



emere



Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>i ri thetshel<sup>e</sup>lese milvumo.

Nndinde	ye	bege
Ndumeliso	yone	ene



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza mai<sup>f</sup>i na  
mai<sup>f</sup>i a re fhungoni ili.




Nndinde ndi tshifuwo tsha Ndumeliso.



Kha ri tevhedzele bada ri tshi thusa  
mureili uri a fhedze mbambe.

Kha ri diphi<sup>n</sup>e




Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

	 edela	 emere	 esela	 esela
--	-----------	-----------	-----------	-----------

e 






**E** 

Deithi:



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo e.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere e afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.


\_dela

mu\_ndi

\_r\_gisi

\_l\_la

l\_g\_re



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

## 23 Mudededzi wanga

Themo ya 1 – Vhege ya 6



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

# Hu khou fhisia.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



o	n	e	o
a	e	u	o
e	o	u	o
o	e	n	u





Deithi:



Divhamaipfi


Kha ri vhale maipfi ri thetshelese milvumo.

somela	khou	ofha
soga	sola	oma



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.




Hu                    khou                    fhis.



Kha ri diphine


Kha ri fhedzise phetheni dici tevhelaho.



w w w w w w w w w w w w w w w w



w w w w w w w w w w w w w w w w



w w w w w w w w w w w w w w w w


Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



omo



oveni





Deithi:




Kha ri nwale

Dzhenisani ledere line zwif anyiso izwi zwa thoma ngalo.




Kha ri nwale


Dzhenisani ledere O afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.




le




ra




tsha



fha



ng ma



nnndo

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

## Ndi takusa Mashudu.



ABC Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	a	d	b
a	d	p	d





Deithi:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

dindi	duda	mashudu
dada	desike	dindi



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.



Ndi


takusa

Mashudu.



Kha ri diphine

Talutshedzani  
khonani yanu  
zwičori zwi no bva  
kha tshifanyiso  
itshi.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



26

# Ledere la d

Themo ya 1 – Vhege ya 7



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

D1 2

donngi

D1 2 dembetiti

d d

D D







Deithi:



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere line zwif anyiso izwi zwa thoma ngalo.




Kha ri nwale

b d

Dzhenisani ledere **d** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.



\_anga



\_uvhi



\_aisi



\_ege



\_a\_a



\_a\_a

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Ri imba ri guma.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t

rinnqi





Deithi:



Divhamaipli

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose milvumo.

ri	renga	ro
raru	rema	rina



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

Ri imba ri guma.



Kha ri diphine

Dioleni ni nwale dzina janu.

Tshifanyiso tshanga:



ID yanga

Dzina: \_\_\_\_\_

Tshifani: \_\_\_\_\_

Duvha la  
mabebo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

Mudededzi: Tsaino \_\_\_\_\_

Deithi: \_\_\_\_\_


55



A cartoon illustration of a blue monkey with a green belly, sitting and holding a large yellow pencil.




Kharinwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kharjnwale

Itani ndowendowe ya u ñwala ledere ili.





Deithi:





Kha ri nwale

Dzhenisani mubvumo une zwif anyiso izwi zwa thoma ngawo.





3











Kha ri nwale

Fhaṭani maipfi nga u ḫanganya maledere.

r  
aka  
ea  
ema

raka  
rea  
rema

r  
ula  
aba  
ingi


r  
athi  
aru  
enga

r  
itha  
otha  
unga


Mudededzi: Tsaino

Deithi:

## 29 Ri ya haya




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

# Ndamulelo o posa bege bisini.



b	d	p	a
a	b	a	p
d	b	d	b
b	d	p	a

bisi





Deithi:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese milvumo.

beba	bapu	bisini
baba	bodo	bugu



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.



Ndamulelo o posa bege bisini.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshif anyiso tsho teaho.



bisi



buvhi



bola

bodo

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# Ledere la b



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p


p

b



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



bibi



baloni



bola






Deithi:




Kha ri nwale

Dzhenisani mubvumo une zwifanyiso izwi zwa thoma ngawo.



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere b afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.




bambela



\_annda



\_ogisi



\_ugu

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# Ro swika zwavhuđi hayani



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Ndumeliso o tsa bisini  
A pfa ḥnotshi i tshi ḥoňa.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

nungu





Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>i ri thetshelese milvumo.

bisini	notshi	ñoño
ningo	nala	ñoña
nono	nola	ñoña



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye gara<sup>ta</sup> dza mai<sup>f</sup>i na  
mai<sup>f</sup>i a re fhungoni ili.

Ndumeliso o tsa bisini a  
pfa notshi i tshi ñoña.



Kha ri diphine

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya hani tshikolani duvha linwe na linwe.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:


## 32 Ledere la n

Themo ya 1 – Vhege ya 8




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



n n

ń ń

ñ ñ

N N

Ń Ń

Ñ Ñ



Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **n**, **ñ** kana **N** afho zwikhlanu u itela uri ni vhumbe ipfi ili no yelana na tshifanyiso.

<u>a</u>
<u>inga</u>
<u>ala</u>
mu <u>o</u>
<u>ama</u>
<u>li</u> <u>aa</u> <u>aa</u>
<u>u</u> <u>gu</u>
<u>ese</u>
<u>ombe</u>
<u>awa</u>
<u>ete</u>
<u>owa</u>
ma <u>o</u>



Mudededzi: Tsaino


Deithi:

# U la nga ngona



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale


## Ndi takalela u la.



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	I	p	l
t	b	a	p
l	a	l	j
h	l	p	l





Deithi:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maiſfi ri thetſheleſe milvumo.

lone	la	lila	luma
langa	lito	lela	lala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat̄a dza maiſfi na maiſfi a  
re fhungoni ili.



Kha ri diphine

Sedzani zwif anyiso izwi ni tangedzele mitshelo i re hone.





Mudededzi: Tsaino

Deithi:





Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.






Deithi:



Kha ri nwale

Jenisani ledere | na | afho zwikhlanu u itela uri maiifi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

\_\_ino



\_\_inga



\_\_ito



\_\_ibu



\_\_ifhasi

\_\_iivha

\_\_uvhone

\_\_ebula



Kha ri nwale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere | na |.



|i|uvha

|i|no

|i|vhele

|i|to



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Ndi funesa u  
tamba bola.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



f	v	t	f
t	f	t	p
d	t	d	b
v	d	f	v

fulaga





Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>fi

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>fi ri thetshel<sup>e</sup>lese milvumo.

fungani	fana	fema	fasit <sup>e</sup> re
funesa	funa	founa	funana



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza mai<sup>f</sup>fi na mai<sup>f</sup>fi a  
re fhungoni ili.



Ndi      funesa      u      tamba      bola.



Kha ri diphi<sup>e</sup>n

Zwi sumbedza mini? Talani mutalo u tshi bva kha ip<sup>f</sup>i u tshi ya kha tshifanyiso  
tsho teaho. Dioleni uri ni dipfa nga ndilade namusi.



no takala



no  
tungufhala



no sinyuwa



no tshuwa

Mudededzi: Tsaino

Deithi:


# Ledere la f

Themo ya 2 – Vhege ya 1




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



fag:

**Ff**

fuyu



**f** **f**

**F** **F**



Deithi:




Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **f** afho zwikhlanu u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshif anyiso tsho teaho.



asikoti



ulaga

10

uyu




umi



ula



ounu




asitere

orogisi



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

U talela mitambo  
zwi a takadza.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



t	d	j	t
č	f	č	j
t	a	t	f
f	t	č	i

titia





Deithi:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maiſfi ri thetſheleſe milvumo.

tonda	tika	toča
tenda	takadza	točala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maiſfi na  
maiſfi a re fhungoni ili.



U talela mitambo zwi a takadza.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi ya kha bola yo teaho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:


# Ledere la t

Themo ya 2 – Vhege ya 2





Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



t t

t t

T T

T T




Deithi:



Kha ri ንwale

Tagedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo W.



Kha ri ንwale

Fhaṭani maipfi nge na ተanganyisa maledere.

<p>t t n</p> <p>→</p> <p>anga</p>	<p>tanga</p> <p>tanga</p> <p>nanga</p>	<p>p k t</p> <p>→</p> <p>ata</p>	<p> </p> <p> </p> <p> </p>
<p>p b t</p> <p>→</p> <p>ata</p>	<p> </p> <p> </p> <p> </p>	<p>ta</p> <p>→</p> <p>ha</p> <p>na</p> <p>la</p>	<p> </p> <p> </p> <p> </p>

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale




Mibvumo

Ndumeliso u na vhudele.



m	u	h
a	m	n
h	u	n
m	n	m





Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>fi

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>fi ri thetshelese milvumo.

mumu	lima	makole	mato
mama	mala	manngo	mano



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye gara<sup>ta</sup> dza mai<sup>f</sup>fi  
na mai<sup>f</sup>fi a re f<sup>h</sup>ungoni ili.



Ndumeliso u na vhudele.



Kha ri diphi<sup>n</sup>e

Talutshedzani khonani yanu uri Ndumeliso o vha e kha tshiimode musi a sa  
athu ya tshikoloni na musi o no vhuya tshikoloni.






Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



m m

M M



Deithi:



Kha ri ole

Olani zwif anyiso izwi zwi no thoma nga ledere **m** na **n**.

**m**

**n**



Kha ri nwale

**m**

**n**

Dzhenisani ledere **m** na **n** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.




uloo




ombelo



akole



ato



uri



ingo

Mudededzi: Tsaino

Deithi:




## 41 Khotsi anga

Themo ya 2 – Vhege ya 3



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshif anyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale




Mibvumo

Khotsi anga vha  
vusa nndu.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	b
v	r	f	v





Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>i ri thetshel<sup>e</sup>lese milvumo.

vusa	vala	vothi	vaya
vuma	vili	vivho	vumba



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza mai<sup>f</sup>i na mai<sup>f</sup>i a  
re fhungoni ili.




Khotsi      anga      vha      vusa      nndu.



Kha ri diphine

Tumekanyani zwithoma ni sumbedze ndila ine khotsi  
anu vha tshimbila nga mini vha tshi ya mushumoni.



Mudededzi: Tsaino


Deithi:

83




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.




Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



vothi



vuluvulu

V V

V V





Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere V afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.


\_ili

\_othi

\_olenga

\_uwa

\_ulu\_ulu



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

## 43 Tshuiñwahaya

Themo ya 2 – Vhege ya 3



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u





Deithi:



Divhamaipfī

Kha ri vhale maipfī ri thetshelēse mibvumo.

gumbu	gama	bugu
gokoko	gona	dzhogo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garatā dza maipfī na maipfī a  
re fhungoni ili.



Ri                  vhala                  bugu.



Kha ri diphiñe

Talani mutalo u tshi bva kha ipfī u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.

gethe

g\_le

g\_mba

g\_mu

gofh\_

a

e

o

i

u

The activity involves matching the beginning letters of words to a central column of letter boxes. A red circle highlights the 'e' in 'gethe' and the 'e' in the second box, indicating they are a match. Red lines connect the circled 'e' in 'gethe' to the circled 'e' in the second box, and the circled 'e' in the second box to the word 'le'.

Mudededzi: Tsaino


Deithi:

# Ledere la g




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



gumba



gona

g g

G G




Deithi:



Kha ri ite nyito

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo g.



Kha ri nwale

Khalarani ipfi li re lone uri li yelane na tshifanyiso.



goni

gona



gole

gogo




gulu

gope




gidima

gumba



goni

gona



gidima

gumba


Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b





Deithi:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese milvumo.

maapula	posa	papawe
mapulo	pala	pennda



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.




Mme anga vho renga maapula.



Kha ri diphine

Talutshedzani khonani yanu tshiṭori tshi no bva kha zwif anyiso izwi.

1



2



3



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



46

## Ledere la p

Themo ya 2 – Vhege ya 4



Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.

p	a	d	b	p	b
d	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

Tracing guide for uppercase P and lowercase p. Both letters are shown in green with stroke order indicated by numbered arrows: 1 (vertical downstroke) and 2 (curved top loop). A dashed line shows the path for each stroke.

Papaya illustration: A whole yellow papaya and a cut-open papaya showing its seeds. Large green letters Pp are placed next to the fruit. Below them is the word "papawe" in red dotted letters. To the right is an illustration of three paint cans (red, blue, and green) with a paintbrush.

p p

P P




Deithi:



Kha ri nwale


Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.




Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **p** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



\_\_apawe



\_\_ani



\_\_osa



\_\_enisela



\_\_eni



\_\_ennde

Mudededzi: Tsaino


Deithi:

93



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale


## Ndumeliso u a awela.




ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w





Deithi:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maiſfi ri thetſheleſe milvumo.

wela	wanga	wawe
wisa	wone	awela



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat̄a dza maiſfi na maiſfi a  
re fhungoni ili.




Ndumeliso u a awela.




Kha ri diphiñe


Talutshedzani khonani yanu tshit̄ori tshi no bva kha tshifanyiso itshi.



1



2






3

Ha tsha kona u tsa murini.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

Themo ya 2 – Vhege ya 3



**W** **w**

**W** **w**




Deithi:



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo W.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere W afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.


no       a



vu       a



      atshi



mbu       e

na       a

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

**Mukomana wanga  
o xisa baisigira.**

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



x	k	z	x
k	x	k	x
z	a	x	z
x	d	z	k

**xaxara**



Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>i ri thetshelese milvumo.

xa	xale	xaxara
xoya	xela	xuxuxu



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza mai<sup>f</sup>i na mai<sup>f</sup>i a  
re fhungoni ili.




Mukomana wanga o xisa baisigira.



Kha ri diphi<sup>n</sup>e

Sumbedzani Ndumeliso ndila ya u ya tshikoloni.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:


# Ledere la X

Themo ya 2 – Vhege ya 5




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



xoya



xaya



X X

X X




Deithi:



Kha ri nwale

Fhatani maipfi nga maledere.




Kha ri nwale

Ni nga kona u wana maledere ane aya maipfi a thoma ngao?



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




## Ndi vhomakhulu vhavhuya.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j





Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>i ri thetshel<sup>e</sup>lese mibvumo.

vhavhuya	yawe	yavho
vhuya	muya	yone



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza mai<sup>f</sup>i na mai<sup>f</sup>i a  
re fhungoni ili.



Ndi              vhomakhulu              vhavhuya.



Kha ri diphi<sup>n</sup>e

Ambani nga izwi zwif anyiso.



luvhilo



muhulwane



ongolowa



tsha kale



tshiswa



mutuku

Mudededzi: Tsaino


Deithi:

# Ledere la Y




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



y y

Y Y




Deithi:




Kha ri nwale

Kha larani zwivhumbeo zwi re na ledere **y** nga tada na ledere **g** nga mudala.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **y** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



\_\_o\_\_o



mbu\_\_u



va\_\_a

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

53 Makhadzi na khotsimuhulu / khotsimunene / malume

Themo ya 2 – Vhege ya 6



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale


Vha takalela TV.



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



k	h	n	k
h	r	k	h
d	k	d	h
h	r	p	a

kokovha





Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>fi

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>fi ri thetshel<sup>e</sup>se mibvumo.

kala	kela	takala
kola	kula	kivha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza mai<sup>f</sup>fi na mai<sup>f</sup>fi a  
re fhungoni ili.



Kha ri diphine

Olan<sup>i</sup> tshifanyiso tsha zwe na vhaba kha TV.

Vha takalela TV.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:


# Ledere la k

Themo ya 2 – Vhege ya 6




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



k k

K K





Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **k** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

tshi\_oli

\_omi\_i

ma\_anda

mu\_u\_u

tshi\_epe



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




## Ri thusa khotsi ashu.



Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



<b>z</b>	<b>s</b>	<b>e</b>	<b>c</b>
<b>e</b>	<b>z</b>	<b>o</b>	<b>s</b>
<b>a</b>	<b>s</b>	<b>x</b>	<b>z</b>
<b>s</b>	<b>u</b>	<b>w</b>	<b>a</b>





Deithi:



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maiſfi ri thetſheleſe milvumo.

saga	ſefo	vusa	thusa
saha	ſofa	poſa	ſuvha



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garat̄a dza maiſfi na maiſfi a re fhungoni ili.



Kha ri diphine



Tangedzelani ɻama nga muvhala mutswuku.  
Tangedzelani zwisibe nga muvhala wa lutombo.  
Tangedzelani mitshelo nga muvhala mudala.





Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Kha ri ḥwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ḥwale

Itani ndowendowe ya u ḥwala ledere ili.



S S S S S S

S S S S S






Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere **S** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.



\_ekwa



\_ogisi




\_umbe



\_aha



\_aga



\_ambelo

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

Ndi duvha la  
Malindi la mabebo.



p	d̄	p	d
a	b	a	p
d	d̄	d	d
d̄	d	p	d





Deithi:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose milvumo.

daka	domu	ditsi	doroba
dana	duvha	denzhe	diraiva



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maipfi  
na maipfi a re fhungoni ili.



Ndi      duvha      la      Malindi      la      mabebo.



Kha ri diphiñe

Dzhenisani makhanđela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza miňwaha yanu.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

115

# Ledere la d



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	d



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

Dd

duvha

Dd

d d

D D



Deithi:





Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



100



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **d** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

\_ambatshekwa

\_arelwa

\_eme\_u



\_ula

\_ongololo

\_iromu

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

117



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

O nwa tie.



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare.  
Ni u wane, ni u tangedzele.

Quini



Q



Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale maip<sup>f</sup>i ri thetshelese mibvumo.

Quini



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza maip<sup>f</sup>i na maip<sup>f</sup>i a  
re fhungoni ili.



O


nwa

tie.



Kha ri diphine

Olani tshifanyiso tsha mut<sup>a</sup> wa hanu ni kone u tevhedzela maip<sup>f</sup>i.



khotsi

mme

khaladzi

khaladzi

makhulu  
tshisadzi

makhulu  
tshinna

malume

mmane

Mudededzi: Tsaino

Deithi:






119

# Ledere la q



Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.




Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

**Qq**

Quini



**q** **q**

**Q** **Q**



Deithi:




Kha ri nwale

Khalarani tshifanyiso ni tshi tevhedza maledere.





p=  q=  b=  a=  d=



Kha ri nwale


Talani mutalo u tshi bva kha tshifanyiso u tshi ya kha tshipfi tshine na nga shumisa.



u vhona




u kwama



u nukhedza



u thetshela



u pf'a

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

**A hu na komiki.**

ABC


Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

haka





Deithi:



Divhamaipfī

Kha ri vhale maipfī ri thetshelēse milvumo.

hatsi	haka	hana
huvha	hoha	hona



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garatā dza maipfī na maipfī a  
re fhungoni ili.




A      hu      na      komiki.



Kha ri diphine

Fhedzisani tshifanyiso itshi.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

123

# Ledere la h




Kha ri nwale

Thusani bisi uri  
i dzhene muglini  
muñwe na  
muñwe.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



hemmbe

Hh haya



h h

H H






Deithi:



Kha ri nwale

Jenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Khalarani ipfi lo teaho tshifanyiso.



heke

hoko

hama

habu




hoyu

hona



harika

hunda



haka

habu




hemmbe

harani



Kha ri ambe


Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Mibvumo

Ro ya na mmawe zuu.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



<b>z</b>	<b>c</b>	<b>a</b>	<b>s</b>
<b>a</b>	<b>e</b>	<b>z</b>	<b>e</b>
<b>z</b>	<b>s</b>	<b>c</b>	<b>z</b>
<b>s</b>	<b>x</b>	<b>e</b>	<b>s</b>

**ZOZO**



Deithi:



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale mai<sup>f</sup>i ri thetshelese mibvumo.

zonya	zuwa	zuza
zazamela	zinki	zozo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye gara<sup>ta</sup> dza mai<sup>f</sup>i na mai<sup>f</sup>i a  
re f<sup>u</sup>ngoni ili.





Ro ya na mmawe zuu.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha tshipuka u  
tshi ya kha haya hatsho.





Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma. Itani phetheni yanu inwi muñe kha nn̄du ya vhuvhili ni i khalaře.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



ZOZO

**Z** **z**



**Z** **z**

**Z** **z**




Deithi:



Kha ri nwale

Jenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Khalarani ipfi lo teaho tshifanyiso.



ZOZO

zuza




zuza

zinki



zinki

zuza



zuu

zuza



zuza

zulu



zakumi

zonya

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

129



## Dikishinari yanga

A a

N n

B b

O o

C c

P p

D d

Q q

E e

R r

F f

S s

G g

T t

H h

U u

I i

V v

J j

W w

K k

X x





L l

Y y

M m

Z z








Gerani kha mutalo wo ḫhukhukanyiwa ho ni  
nambatedze murahu ha siatari ili kha gwati ja  
buyu yañu uri ni ite tshikwama. Ndi hone hune  
na nga vhea hone zwigeriwa zwañu uri ni zwi  
shumise hafhu.



# Zwigeriwa Zwanga



nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha



nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha



*Garata dza maipfi:*  
Gerani garata dza maipfi kha mitaladzi yo  
thukukanyiwaho. Dzi livhangeni na garata dza maipfi  
kha mabammbiri a u shumelo o nomboriwaho. Dzi  
nambatedzeni nthia ha ipfi li re lone.



Ann

na

Ndamulelo.

27

Nne na inwi.

35

Ana na Ndamulelo dzhena vha

fano.

43

Vha tamba bola phakhani.

tshikolo

47

U tamba hu a takadza.

51

Nndinde ndi tshifuwo tsha Ndumeliso.

bola.

59

Hu khou fhisa.

63

Ndi takusa Mashudu.

tamba

67

Ri imba ri guma.

u

71

Ndumeliso o posa bege bisini.

funesa





75	U	talela	mitambo	zwi	a	takadza.	zuu.
79	Ndumeliso	u	na	vhudele.			
83	Ndumeliso	u	a	awela.			mmawe
87	Ri	vhala		bugu.			
91	Mme	anga	vho	renga	maapula.	na	
95	Khotsi	anga	vha	vusa	nndu.	ya	
99	Mukomana	wanga	o	xisa	baisigira.	Ro	
103	Ndi	vhomakhulu		vhavhuya.			I26
107	Vha	takalela		TV.			
111	Ri	thusa	khotsi	ashu.			komiki.
115	Ndi	duvha	la	Malindi	la	mabebo.	na
119	O	nwa	Coke.	A	hu		I22

